

8888 (9)

BUKU YA III.

Causes of divorce

KU THALANA

K24/11

KU TSHIKANA.

1
37

H.E. Ntsoanisi

NDZLANA YA II. NHLAMUSELO YO SUNGULA.

1b

Xindzimanyana xa I.

1. Le'swi hambanyisaka nuna ni nsati.

Hi nnawu wa NDZOVOLO hi leswaku yi humeseriwa ku veleka vana. Hilsha hi nga vona ha kona, wansati loko a nga lovoriwanga a nga veleki vana la'va tshunsekeke, kambe u veleka mahlonga, hikuva nwana i xuma. Hikokwalaho loko vukati byi tshuka byi fa, mulovori u ta fanelo ku kuma xuma xa yena kumbe a kuma vana; a swi endleki leswaku a kuma vana ni xuma; u kuma xinwe ntsena. Loko vukati byi nga bändzuli vana, loyi a nga ba xuma a lovola wa onhakeriwa nkarhi lowu hikwawo loko loyi wansati a yimile a nga veleki swinlangi. Na swona loko xuma xi kutsuriwa xo tlnerisa sweswi xi nga tisa swona. Na swona loko tinhaka ti lo famba hi ku biha, vini va xuma va ta lava hikwaswo leswi va nga swi humesa hi mhaka ya vukati lebyo. Na kambe, loko vukati lebyi tumbuluxile swihlangi, kasi mulovori a a nga hetanga ku lovola, a nga fanelanga ku kuma swihlangi leswi; a a nga hetanga fanelo ya yena.

2. Ku tekelana a hi ntirho wa bindzu. Loko munhu a ba xuma a ya teka ha xona ewansati, hi leswaku na kona lehaya si yaka kona, vanhu lava fanelo ya vona hi k'xi hundzisa xi ya teka wansati wa yindlu leyi yi nga xi tumbuluxa. Wansati loko a ri kwala mutini u swekela nuna wa yena, u nwi tirhela mitirho ya yindlu hikwayo, ku sweka, ku hlayisa yindlu, ku nwi andlalela sangu ni swinwana le'swo tala; hikwaswo leswi a swi swi koti ku hunguta ntsengo loko wu fanelo ku kutsuriwa, hikuva lomu wu nga hundzela kona na kona wu ta ya teka munhu loyi na yena a nga ta nwi siva, kutani u ta tirha mitirho hikwayo leyi a a ta yi tirha loko a a tame a va kona laha mutini. Ntirho wa XUMA i ku veleka tinhloko. Loko ku kumekile swihlangi hi xuma hi leswaku ntirho wa xona

^{3.}
xi wu netisile Loko vukati byi fa ku ta va hava loyi a nga ta pfumela ku rhwala nandzu wa ku dlaya vukati. Unwana ni unwana u ta ringeta e hubyen i ku tiyimela. Loko wanuna a ri ni rigombo swa endleka leswaku wansati a nwi sukela. Kutani-ke

R.M./

K 24/11

loko wanuna a sukeriwile hi ndiela yoleyo a swi nga nwi oloveli ku tlhela a kuma wansati, nikuva u ta vuriwa munhu loyi a fanaka ni mudiayi, vavasati va ta nwi chava. Hambi va ku wansati va ba, a nga biwi leri a kolaka a tsundzuka leswaku swi nga tlula hi ku avana na yena loyi wanuna. Loko na kona wansati a suka e vukatini hi ndiela leyi a swi khumbi timhaka ta ntsengo; wona wu ta sala wa ka kutsuriwa hi ku tala ka wona.

4. Le'xi haviweke hi leswaku ku tswalana ku humesa ku tswanana lo'ku tiyeke, ni leswaku swihlangi swi ta velekiwa ni ku kurisiwa hi tindlela le'tinene swi ri karhi swi tiviwa leswaku i vana va loyi wanuna. Na tona TIHUVU ti twisisa xisweswo. Nnwu wu vekiwile leswaku wu pfuna ntsena; kambe loko va ri vanhu va langutile ngopfu ku tswalana lo'ku nga ni ku hanyisana hi mukhuva lo'wu tsakisaka, leswaku ku nga vi ni unwana loyi a hanyisiwaka hi ku nononwhe ni ku hlupheka. Nnawu wu pfuna ku luleka timhaka leswaku ku hlayiseka ka munhu ku va kona, ku nga ri ka munhu ntsena kambe ku ri ku hlayiseka ka rixaka. Leswaku rixaka ri nga tshuki ri timeka. Timhaka hikwato ti sungula ti vulavuriwa e mindyangu, loko ti ko ti ya e hubyen i hi loko ti tsandzile endlwini, ku ri leswaku huvo yi ya pfuna.

Xinuzimanyana xa I.

3 Vanhu va tshikana loko va nga ha rhandzi ku hanya swinwe. Ku ta kanela vandyangu wa twanana ku herisa vukati, kumbe swi va tsandza swi ko swi ya kotiwa hi HUVO. Wansati l'a kuleke, loyi a nga ha khomiki swihlangi a hi yena loyi a nga vuriwaka ku ka a nga hambana ni nuna wa yena, swi nga humelela sweswo loko wansati a ha khoma swihlangi. Hi leswaku loko a ha ri nhwanyana u languteriwile leswaku u ta veleka vanhu, kasi loko a hundzele hi karhi wa yena wa ku kuma vana, a nga ha hlayiwi ka vavasati, i wanuna. Loko a ri loyi a /titirheiaka a kuma swa yena, wo tirhisana ni nuna; kasi loko va nga ha tshamisi swinwe, loyi wansati a namarhela vana va yena, wa huma muti a tshamisa hi tlhelo ni vana va yena; kambe leswi a swi wiriwi ku tshikana. Mhaka leyi yi endleka ntsena hi leswaku loyi wansati a nga ha

Rw/

K24/11

andlaleli nuna sangu. I vavanuna hikwave. Va nga avana hi miti. Loko loyi wansati a ri mutini wa yena lo'wuntswha wa tsaka hikuva wa tiruma.

Vuloyi, xi nga xona le'si hamba misaka ni ku blanhla mindyangu, a swi endleki leswaku munhu a biwa hi mungoma, va ku u lowile, loko kutani a dyuhele. Vuloyi byi anwiwa e veleni, kutani munhu a nga ka a n̄ga byi tumbeti, a ta sungula ku byi tirhisa loko masuku a dyuhele. Wanuna wa biwa hi mungoma lo ko a dyuhele; kwalaho hakanyingi swi kumeka leswaku u lo byi tsema (xava) vuloyi bya kona. Vavasati a va si tiviwa va tsema mirni ya vuloyi. Va na tiviwa va lo byi kuma e beleni.

Xindzimanyana xa 2.

1. Ku fa ka vukati a hi mhaka yitsanana, i mhaka le'yi khumbaka miti leyi mimbirhi: ndyangu wa muteki ni ndyangu wa mutekiwa. Ku fa ka vukati ka ha fana ni kuvumbiwa ka byona. (Rinhlampfu ri tiya hi le'ra khale). Vukati bya vana byi seketeriwa hi vatsvari. Hambi nwana a lo teka hi ta matimba ya yena, timhaka ti fambisiwa hi la'vakilu.

2. Loko vana va nga twanani, swi fika laha va vonaka leswaku swi tlula hi ku hambana, loyi wanuna u ta byela va ka vona le'swi va karhataka, ni ku komba m'ehleketo ya yena leswaku u lava ku tshika nsati. La'va vitaniwaka e timhakeni i tatana ni makwavo wa tatana loko a ri kona kusuhi, hahani na vanwana vavanuna va muti (va ndyangu ku ta x twa timhaka leti).

3. Loko va hlengeletene, va ta kombela timhaka e ka nwana wa vona; loko a hlayile na yena nsati u ta hlaya. Loko va twanana e ku hlayeni va ta komba timhaka. Loko ku hoxa nuna va ta nwi khongotela ku veka mbilu (ku yi rheleta). Nwana, swi kona hikwako swamindyangu, swo siviwa hi swihlungwa.

Rheleta mbilu, u hanyisana ni nsati wa wena. Na swona loko ku hoxa loyi wansati va ha to vula sweswo leswaku: Wena /wansati: Wa hoxa, u fanela ku yingisa nuna wa wena. Loko a ku karhata ku nga ri na mhaka hi ta swi vona hi kona. Swa mindyangu swi kona hikwaku, mi fanele ku ringeta ku hanyisana hi ku rhula.

K24/11

4. Loko yi va tsandza yi ko yi ya vikiwa e ka tata wa nhwanyana, na yena u ta ringeta ku komba laha a vonaka nandzu wu ri kona, a ringeta ni ku laya. Loko swi ri ni nwana wa yena a a nga tshiki ku nwí byela leswaku: "wana, u te u rhandza va ka mani, u endle leswaku hi tswalana na vona, kutani wa ha ri wena loyi u rhandzaka leswaku hi hambana na vona, mhaka leyi yi bihile, nuna wa wena a nga na nandzu; u fanele ku nwí yingisa, mi twanana, mi hanyisana. Rheleta mbilu, u twanana ni nuna wa wena.
5. Hakanyingi swi tala ku helela kwala ndyangu. Vana va rheleta timbilu va tlhela va hanyisana swinene. Loko nhwanyana kumbe wansati loyi a lo tsutsumela e kaya ka yena, kutani tata wa yena loko a ku u kumba timhaka, o kuma ti dya nwana wa yena, loko va nga twanana ni nwana leswaku u ta tthelela e vukatini, a nga tlheri ntsena u fanele ku tlherisiwa hi xanchumu.
6. Loko matlhelo hikwawo vatsmari va ringetile ku khongotela, swi nga pfonanga nchumu, vukati byi to fa. Loyi wansati u to timukela e kaya ka yena; kumbe u to heleketiwa, kumbe a titsutsuera ni vanwana vavanuna.
7. Ku tsutsuma ni vanwana vavanuna swi humelela ngopfu malembe lawa. A hi mhaka leyi a yi tiviwa leswaku wansati a nga ya susiwa e vukatini hi ku yengiwa hi unwana wanuna. Khale loko munhu a kandzile vukati a swi nga ri na mhaka loko vanhu va kona swi ri swisiwana; a a kandzile, swi ri leswi a kumeke swona. A byi ri vusiwana bya vona. Masikulawa, loko wansati swi nwí n karhata swa n'na loyi a nga na yena a lava ku tifambela, wo famba, a tala tiko; yoloye a nga ha ri na n'anga.

Timhaka Examples.

- (a) Matanato, nwa-Xikwambana, a a tekiwile hi Mudaka. Va tshamile swinwe va ko va kuma xihlangi. Ndzhaku ka swona, loyi wanuna a vilela hi ku loloha ka nsati. Loko ku kambiwa 5 timhaka a ta ha kotanga ku ya kule. Ku vutisiwile swinene loko kùnene loyi wanuna a tiyisa leswaku u rhandza ku nwí

K24/11

Sonk. tshika hikokwalaho ka ku loloha ka yena. Va ka vona lava a va ri kona e ku kaneleni ka mhaka yoleyo va nwi byerile lo'-wanuna leswaku ku hava mhaka ya muxaka wolowo leswaku wansati u hlongoriwa e vukatini hi ku loloha. Vanhu a va tiyanga ku fana; swi tele ngopfu swa muxaka wolowo lomu vanhwini. Loko va ku, "ewo funengetiwa hi swihlungwa", va vula loko swi te tani! Va tlhela va tikarhata ngopfu ku laya loyi wanhwanyana, va ku: U nga hi nyunisi Nwa-Xikwambana, u'fanele ku tikarhata ku sasa muti wa wena, ku lunghisa yindlu ya wena ni ku phamela nuna wa wena, u ta vona hikwaswo leswi swi ta hela. Mi fanelaku hanyisana hi ku rhula. Kunene vana lava va yingisa leswi vuriweke hi vakulu va vona. Ndzhaku ka sweswo a ka ha twakalanga nchumu, ku lo va tititi.

(b) Makhanana wa ka Rhangane a a tekiwile ni nuna wa vusopfa, wa rigombo. Hambi usati a nga e dlanga nchumu, a nga onhang a nchumu ko va kona ku biwa. Loko Rhangane swi nwi karhatile swa nuna loyi wa mukonwana wa yena, hi loko a byela hosi ya yena. Na yena loko a fika a kamba timhaka o kuma leswaku kunene nuna loyi wo va na rigombo. Hi loko a ku ka yena: Hi karhele hi timhaka ta wena, sweswi hi vona leswaku u ta ko u hi dlayela nwana, i khale hi ku switsanana, switsanana. Sweswi loko o biwa kambe, a hi nga ha vulavuli, hi to ta nwi teka, u lova xuna ni vana. Endzhaku ka sweswo a ka ha vanga na huwa, wu lo va muti wo rhula ni ku hanyisana swinene.

8. Leswi mhaka ya vukati yi nga ri ki ya vanhu vambirhi la'va tekanaka, kambe yi nga ya ndyangu, yi fanelaku lulamisiwa ni ku kaeriwa hi ~~xa~~ vanhu hikwavo va ndyangu. Loko mindyangu yi nga twanani kunene a yi byelani timhaka, ngopfu masikulawa ya winkarni ya sweswi; kambe a hi nu awu, ~~x~~ na swona a swi enareki e ka vanhu la'va ha hanyakha ximunhu.

Loko vukati bya ha bohiwa vanhu va byelana, na swona loko byi hlanhliwa va byelana, va swi tiva hikwavo.

RM/

6 Xindzimanyana xa 3.

Ku heleketa ewansati e ka rikwavo.

(a) Timhaka ta vukati ti fumiwa hi xuma (Ndzovolo). Xuma hi xona le'xi velekaka vana. Loko wansati a nga lovoriwanga, vana va yena a va vuriwi vana, va ruriwa mahlonga, va lo kho-miwa, leswi mana wa vona a nga lo titshamela, a nga lovoriwangiki. Hikwalaho ka swona, e mhakeni yinwana ni yinwana ku langutiwa swinene leswaku ku hambana lo'ku nga humelelaka ku nga tshuki ku khumba ku lova hi tlhelo ra xuma kumbe fanelo ya ku fuwa vana la'va nga kumeka hi vukati lebyi.

(b) Loko vukati byi fa wansati u fanela ku "heleketiwa" hikiva na kona loko a hloma a nga lo hala-hala a ta, u lo "hlomisiwa".

Timhaka leti ta ku onhaka ka vukati ti endleka loko vanhu va ha ri vantswha. Loko va nga ha twanani, nuna u ta vula sweswo a ku: Muka e ka rikwenu. Wansati na yena u ta hlamula a ku: ho ndzi heleketa tani hi leswi u nga ya ndzi tekisa xiswona. Kutani u ta ya byela nwingi (mana wa nuna kumbe hahani wa nuna) loko va ri kusuh i kumbe loko va akile muti wunwe. U ta ku mina nuna wa mina a hi hanyisani, u ri ndzi muka e ka rikwerhu. Kwalaho va ta lava ku tiva lexi va lwelaka xona. U ta hlamusela. Vakulukumba va ta tshamisa e hansi va yi kamba mhaka le'i, ku vona lomu ku hoxa ku nga kona. Loko ku hoxa nwana wa vona va ta nwi tshinya, va nwi kombi ku hoxa ka yena, ni ku nwi kombisa ndlela ya ku hanya loko vanhu va tekene.

(c) Loko wansati o na twa nuna a ku: Muka e ka rikwenu, o suka a famba u karhata varikwavo. Hikuva loko vo na vutisa vo twa swi nga twari le'swi vuriwaka hi nwana wa vona, hambi swa twala, va fanela ku rhuma entsumi yi ya kamba timhaka kwale vukatini. Swa endleka leswaku va le vukatini va ku: Hina a hi nwi hlongolanga. Kwalaho va ka vona va rhuma ntsumi yo nwi heleketa, yi tamele ni xanchumu (Nyiko) xo ya banga vusopfa na xona.

- γ (d) Kunene loko ku hambana ku tshuka k'va kona e ka nuna ni nsati, kitani wanuna a ku ka nsati wa yena: Muka ka rikwenu, u to ti miyelela. Loko nuna a nwi karhata hi mhaka leyi, u to nwi byela a ku: Loko swi ku vava leswaku a wa ha ndzi rhandzi, hakunene wa ndzi hlongola, u to byela va ka nwina mi ndzi heleketa tani hi leswi ni nga ya ndzi tekisa xiswona loko ndzi ta ta haleno. Wansati loyi u ta va a ri karhi a va byela vatswari va nuna hilana yena ni nuna va hanyisanaka ha kona.
- (e) Loko swi nwi vava kunene loyi wanuna u ta humesa xanchumu xo nwi heleketa ha xona, hikuva loko kunene a mukisiwa eka rikwavo u fanele ku heleketiwa hi ntsumi yi tamele xanchumu.
- (f) Loko wansati o na twa ku vulavula ka nuna o swi teka hi matimba ku ri karhi ku nga ri na nchumu kona, a ku yena wa muka, u to byeriwa leswaku a a fambe. Sweswo swi vula leswaku a nga hlongoriwi hi munhu.
- (g) Timhaka ti hlayile leti ti endlaka leswaku wansati a m kisiwa e ka rikwavo. Loko a ri munhu wo pfuxa ritshuri laha ku nga riki na nchumu, loko a nga endla mitirho le'yi nga ya wansati laha ndlwini loko a tshika tifanelo ta yena ta yindlu, ni loko a khumbiwa hi ta vuloyi, sweswo hikwaswo swi nga fikisa timhaka e ku karhateni.
- (h) Ku komba leswaku ku fa ka vikati a hi mhaka yitsanana, loko swi humelela, wansati u heleketiwa e ka rikwavo hi homu. Masiku lawa ku nga yisiwa ntlhanu wa tipondo, yi nga yona homu le'yo kala masondzo.
- (i) E ka homu ko hlayiwa ntse na le'xi nga homu, muvala wa yona a wu na mhaka. A yi fanelanga ku va xilema. Loko yi ri mhulu, kiloko yo mirisiwa timhondzo, hi kona yi nga ta amukeriwa. Ntswele ya homu thokazi ra homu, havi ya homu, kumbe dunana ra homu; nchumu hiloko yi hetisekile yi nga ri na xisandzu.
- (j) Tani hi loko ku lovoriwa wansati, le'xi lavekaka ntse na

s888 8 hi xona xuma, a xi na loyi a nga na fanelo yo xi humesa. Tatana u fanelo ku lovota nwana wa yena. Na yena nwana loko a ri na x'uma, wa tilovota hikokwəlaho loko wansati a mukisiwa ko laveka homu ntsena. Hambi yo humesiwa hi tatana kumbe manana, kumbe mani na mani loyi a nga swi kotaka ku pfuna, loyi a nga wa ka vona.

(k) Loko ntsumi le'yi nga fambela timhaka leti ya ha ri kona, hi yena loyi a nga ta sungila kambe ku famba e ku tlhantlhene ka vukati lebyi; kambe loko a nga ri kona kumbe a nga ha ri kona, ku ta fanelo ku kumeka unwana e matshanweni ya yena.

(l) wansati u fanele ku heleketiwa hi xanchumu (homu ya ku heleketa) loko yi nga humesiwanga a va si nwi hluhlurheta; hambi ko va leswaku vatsanwa, a swi endieki leswaku va nga humesi.

(m) (a) Loko wansati a hlangoriwa e vukatini hi leswaku wa lowa (i noyi) swi ni ndlela ya swona ya ku vulavula. E mhakeni ya vuloyi, loko loyi wansati va nwi byela leswaku wa va heta laha vukatini hi vuloyi bya yena (hi leswaku va nwi tlhandlekile xitluka) n to amukela, a ya e ka rikwavo a ya vika mhaka yoleyo leswaku: Mina le vukatini ndzi nga kandza kona va ri ndzi noyi, ndza va heta. Kwalaho va ta tlherima emarito leswaku: Lulamani hi ya e mungomeni hi ya twa ta vuloyi bya nwana wa hina.

(b) Mhaka yi ta fanelo ku sukela e hubyen. Kona va ta suka va bejile (Vapumbi tihomu timbirhi, vapumbiwa tihomu timbirhi), leswi swi sala e hubyen. Va ta hlenga ni mali ya ku hakela ndleve hi ku ringana; ni leswaku loko ndleve yi hakeriwa tipondo timbirhi, unwana u ta humesa pondo, na yena loyi unwana a humesa pondo; loko ndleve yi fanelo ku hakeriwa tipondo tirharhu, unwana ni unwana u ta fanelo ku humesa pondo ni khume. Na yona mali ya ku hlahluva va ta yi hlanganelo.

(c) Loko a ya vuya a khanile, va ka vona va ta vuyebiwa hi tihomu ta vona timbirhi, ni leti va n a beja ha tona la'va nga ya tsandzeke. Va ta ya vuya ni yinwe hikuva le'yinwana yi ta va ya huvo. Kwalaho

s888 9 loko va va rihele hikwaswo, mhaka yi ta va yi tsandzile e ka lava va vateki; va lumbetile nsati wa vona vudlayi. A va nga swi koti ku nwi hlongola laha vikatini loyi wansati. Va hlule-kile, hikuva lexi xi nga vuriwa hi mungoma hi yona mhaka le'yi tiyeke, leyi va nga swi kotiki ku yi tlula.

(d) Kambe loko a ya wa loyi wansati vukati byi ta va byi nwi tsandzile. A nga ha heleketiwi, i mudlayi, u hlongoriwa tani hi yola mbyana. Mhaka leyi hambi yi endleka, a swi tali, mikarhini leyi swi tele, swa endleka; kasi kwalaho wanuna a nga swi koti ku hambana ni nsati wa yena, hambi a ri noyi, i noyi wa yena.

(e- Nkarhi wunwana swa endleka leswaku loko wansati va nwi heleketile hi xifuwo, xi amukeriwile, kutani ndzhaku nuna ni nsati va tlhela va vuyelana, xifuwo lexiya a xa ha tlherisiwi, xi yile xi yile (Xi to va Lovola nwananga a nga heli) .

(f) Na kona ku poxisana ku kona e xikarhi ka va-Tsonga, swa rihiva, kambe a swi huneseriwi homu. Homu yi riha milandzu le'mikulu, tani hi leswi ni le vun'angeni, homu yi nyikiwaka e ka n'anga loko yi tshungurile vuvabyi le'byikulu: Ku bohela mbeleko, nhlokonho, rihuhe ni manwana la'yo tano.

(g) Loko wansati a twa ku vava ka vukati a ku yena wa hlu-pheka, kutani a ku: Ndza muka, ma ndzi karhata. Lo'wotano a nga heleketiwi. Na swona le'kaya ka yena a va nga nwi amukeli. Hi tolo a va nwi tlherisela e vukatini; kasi nanuntla loko wansati a vule sweswo swi ta endlekisa xisweswo. A nga vuli ku vuya kaya, u vula ku^z tala tiko a va wansati wo hanya hi mmiri wa yena (nghwavava; nsati wa nguvu).

8888

10

Xindzimanyana xa 4.

Ku nga sungula wansati a va yena loyi a tshikaka nuna.

1. wansati loko o na swi pfuka a ku: wena wanuna ndzi karhele hi ta wena ni varikwenu, mina ndza tifambela, kutani a suka a famba kwalaho a ku na xo nwi heleketa, u lo tisukela hi ku rhandza ka yena. Wa swi kota ku swi endla leswi, kasi va le vukatini va ha nwi lava. Na vona loko a nga kombi leswaku u rhandza vukati lebyi a va na matimba, va to nwi tshika a tifambela.
2. Loko wansati a vuyile e kaya hi ndlela le'yo tano u ta akeriwa yindlu ya yena e handle ka muti wa tata wa yena. Hi leswaku u tshunxekile ku amukela vavanuna loko va ta ka yena. Loko a lo akeriwa yindlu kwala mutini wa tata wa yena, vavanuna va ta ta hi ku chava. U tshunxekile ku kuma swihlangi le'swi nga ta vitaniwa hi vito ra tata wa yena tani hi loko wo nge vo va vawakwavo.

Xindzimanyana xa 5.

Xana ndzovolo yi nga tlherisiwa?

1. Loko wansati a sukela nuna wa yena a tlhelela e ka rikwavo, kumbe ni loko a lo heleketiwa, valovori va ta landza xuma xa vona. Va ta landza xuma ni Mafukuku (Swilo hikwaswo leswi a va nwi nyika loyi wanhwanyana, hambi loko a ha ri kaya a nga si hloma). Swilo leswi a va nwi nyika hi leswaku va rhandzana, kutani sweswi rirhandzu ri nga hela xuma hikwaxo xi fanela ku tlhela.
2. Tata wa nwana wa hlanta xuma lexi a nga xi dya, hi leswaku wa xi tlherisa. U xi tlherisa a nga swi lavi, kambe a nga na ndlela ya ku ala na xona. Hi yona mhaka le'yi endlaka keswaku a akeriwa yindlu kwala handle ka rihlampfu ra muti wa tata wa yena, ~~km~~ leswaku a ta kota ku amukela vavanuna hilaha a swi rhandzaka ha kona. Tata wa yena a nga ha amukeri xuma xa vanhu, sweswi a nga xi hlanta wa chava / wa ku kumbe xana swi nga tlhela swi

11

RM/

K24/11

s888 nwi engeta eku hlantisiwa xuma kasi yena a a xi dyile; na
 11cont swona u chava ku tshamela ku tengen e hubyeni a tengen xuma ka
 munhu wo veni a ha hanya, a lo mundzuka xiphukuphuku.

Xindzimanyana xa 6.

- Xana swi nga endleka ku tshikana e handla ka ku ya e hubyeni?
1. Vunyingi bya timhaka ta muxaka lowu ti kota ku hela ti nga yanga e hubyeni. Loko mholovo yi kurile ya ka va nga twanani nuna ni nsati, swi kondza swi fika kona ku tshikaneni, loko loyi wansati a mukile kumbe a mukisiwile e ka rikwavo, valovori va ta sala va landza ku ya kutsula xuma. Mhaka ya ku huma ka xuma yi fanele ku va ni vavanuna ku kotisa sikuene loko xuma xa ha nghena. Loko va twanana, xi huma hikwaxo, ni hikwaswo le'swi nga yisiwa swi ta va swi herile.
 2. Loko matlhelo lawa mambirhi ya twanana, xuma xi huma, va koxa va kuma leswaku hi swona va to nkhensa, va teka swa vona va tifambela. Va nga ka va nga yi hubyeni hikuva huvo yi va lamula loko va nga twanani. Yona yi ni matimba ye ku sindzisa hi ntamu loyi a alaka ku riha, leswaku a riha.
 3. Mhaka le'yikulu e timhakeni ta muxaka lowu hi leswaku timbhoni ti va kona leswaku ni mundzuku loko ti ya vuya ti kota ku vulavuleka.
 4. Hikokwalaho ka ku pfumala evumbhoni e timhakeni le'to tala, hosi Mohlaba Shilubana a a vekile nuawu leswaku vukati hikwabyo byi ya tsarisiwa entsindza. Ku ri leswaku hambi tintsumi ta timhaka leto loko ti ta va ti file vutile bya ndlela ya timhaka byi nga ti lahleka. Kunene loko va file lava a va swi vonile hi mahlo vumbhoni a bya ha sali byi kumeka swinene, kutani mhaka yi nga avanyisiwa hi ku hoxa hikokwalaho ka vumbhoni bya swahava.

RM/

888

Timhaka:-

K24/11

12

(a) Khataza, Nwa-Maxiximane a eshika (thala) nuna wa yena Hosana muleku a ku nuna wa nwi karhata. Masuku a suka a tifambela. Hosana a rhuma vanhu ku ya landza nsati wa yena. Loyi wansati a nga ha rhandzanga ku twa nchumu hi swa le vukatini, kutani Hosana Muleku a boheka ku londza xuma xa yena lexi a nga lovola ha xona. Va ka Rikhotso (Maxiximane) a va karhetanga; loko va hlayelene le'swi nga huma ku ya lovola Khataza, va nkhenselana, va la ku mukani hi ta sala hi lungisia. Loko tintsumi ti fambilile, Maxiximane a hlengeleta va ka vona a va komba timhaka. A humesa ni xuma a va komba leswaku hi xona lexi xi tlhelelaka lomu xi nga huma kona hikuva vukati \ddot{x} byi file. Loko ku hundzile viki rinwe Maxiximane a rhuma vanhu va ya va byela leswaku va ta. Kunene va fikile valava va nga vona yakoxi va xuma, masuku va va nyika xuma xa vona. Vona va nkhensa, mhaka yi helela kwalaho, yi nga kolanga yi ya ehubyen'i.

(b) Loko Milarisi Nwa-Masiya a tekiwile hi Tlhelane wa ka Knosa u karmatanile ni nuna hi ka ka a nga hlayisi ndyangu ni tifanelo le'ti nga ta wansati laha mutini. Nuna a nwi rhumela e ka rikwavo ku ya layiwa kikuva a nga layiwanga. Kwalaho a ku laveki xo nwi heleketa hikuva loko a muka va ya nwi laya kutani a swi kota ku ta hlayisa tifanelo ta yena ta ndyangu, u ta emukeriwa loko a vuya. Loko a yile kaya, mana wa yena u ta ya nwi holovela, ni va yena la'va nga kusuhi ku tswalaneni. Va ta ku: "Wa hi nyumisa nwana ndzina, munhu wo onhakeriwa hi vukati hi vololo ni futa. A ndzi ri a hi ku byela \ddot{x} hi ku u ta hlupheka, a byi to ku tsandza vukati leswi. Wansati wo tirha, a sasa ndyango wa yena".

Loko va nwi dyondzisile, ngopfu ku nwi laya, va to nwi tlherisela evukatini. Loko swi te tani u tlherisiwa hi xanchumu, yi nga va mbuti; va ta fika va nwi amukela va le vukatini. Loko a swi kota ku endla tifanelo ta yena va ta tshana na yena, swi ta va swi herile. Milarisi u ringetile ku tikarhata loko a vuyele evukatini, kutani mhaka yi hela kwalaho, vukati byi nga dlayawi.

Rm/

13 (c) Loko o nge Milarisi e ku tlherisiweni ka yena u lo fika e ha ri ni rihanyo leri a a hanya rona loko a nga si tlheriseriwa e kaya, a nga dyondzanga hi ku rhumeriwa ekaya, hi kona va le vukatici a va ta nwi heleketa hi homu va ya dlaya vukati. Loko va ya e ku kutsuleni ka xuma a va ta vuyeriwa hi xuma hikwaso xa vona na wona mafukoku.

(d) Masiku lawa a swa ha fani ni khale. Vanhu a va ha fambi hi milawu, va endla ku tirhandzela. Fahlaaza Nwa-Khazamula l'a tekiwile hi Mack Jozi wa ka Malangane a tshika nuna wa yena hi leswi a a nga nwi hlayisi. Leswi Mack Jozi a a tekile tshengwe, kunene vukwele a byi ri kona, swa-Mindyangu na swona swi karhata, masuku Fahlaaza a a nga kumi ku hlayiseka lo'ku ringanaka; masuku a suka a timukela e ka rikwevo. Mandzu wu yile e hubyen, kona wu ya tsandza Fahlaaza; hikokwalaho Khazamula a hlantisiwa xuma lexi a a xi dvile, Fahlaaza a vuya e kaya; kambe a nga ha tshamisanga, u lo suka a ya na rona (a famba a tikumela vavanuna kwalomu nhoveni a hanya na vona). Sweswi Fahlaaza loyi a nga ha ri na nuna wa xiviri, wo tshama ni wanuna a suka a ya tshamisa ni unwana. Khazamula a nga ha swi hlayisi, wa ku na yena i khombo ra yena. (Mbeleko yi tsemile mubya).

N.B. Hi xi-Tsonga ku tshika nuna kumbe ku tshika nsati a hi mhaka yitsanana, a hi xilo lexi a xi tala ku endleka. Ni loko wa sati va te wa iowa (Noyi) nuna a a nga swi koti ku hambana na yena, a a ku: "I noyi wa mina". Kasi vuloyi hi yona mbaka le'yikulu leyi a yi fanela ku vanga ku dlawa ka vukati e xikerhi ka wansati ni wanuna. Hikwato timholovo a ti kaneriwa, ti lulamisiwa, swi helela e ku sasekeni, vanhu va phahlelana mariyeta, va tlhela va twanana, va hanya hi ku rhula ni ku tsakisana, va rivala swa khale.

Na swona wansati wa mu-Tsonga a a nga swi koti ku kandza vukati leha a suka, laha a suka. Vukati a byi kandziwa ndzhawu yinwe, swi helela kona. Hambi byi nononwhe wansati a a byi tiyisela byi ko byi tolvela. (Vukati a ku na bya dzova).

DZOVA i vukanyi le'byo tsokombela. Kutani xivuriso lexi xi vula leswaku vukati a ku na le'byo nandziha; byo endliwa hi

vanhu leswaku byi nandziha, byi tsakisa.

14

NDZIMANA YA 12.

Ku tengisana e hubyen'i loko ku lava ku tshikaniwa.

Xindzimanyana xa 1.

Ku tshikana ku nga visiwa e hubyen'i.

1. Mhaka ya ku tshikana yi nga lulamisiwa e kaya, e ndlwini hi vini vatekelani, vatswalani; kambe loko vona va nga twanani hi tlhelo ra KBZOVELU, va ta ku: Leswi hi nga twananiki, a ku tiveki le'xi fanelaka ku endliwa; hikuva hi a xuma lexi hi nga xi amukela e ka nwina hi tiva xokarhi, kasi na nwina mi lava xo tlula lexi mi nga hi nyika xona. Kwalaho vini va ntsengo va ta ya mangala (va ta yisa emhaka e hubyen'i). Huvo hi yona yi nga ni matimba ku lerisa leswi swi nga endliwaka ku herisa mhaka.

(a) Nwamhaleni, nwana phatisoni, wa ka Nghenuni, loyi a a tekiwile i Makhurha Muchayeri wa ka Makaringe, loko a tshemisile ni nuna wa yena malemba ma ga ri mangani, va karhatana. Swi kondza swi fika laha Nwamhaleni swi nwi nyenyetsaka, a tshika nuna a sruka a famba.

Va ka Makaringe va yisa mhaka e hubyen'i. Loko huvo yi kambile timhaka, ku kumeka leswaku loyi wansati wa pfumela ku tlhelela e ka nuna loko nuna a nwi akela yindlu, hikuva a ku hundzile nkarhi wo leha va nga ri kona nikwavo laha mutini, kutau tindlu a ti hlakele ku nga ha ri ni laha va faneleka ku tlnelela kona. Huvo yi lerisa loyi wanuna ku ya akela nsati yindlu. Ku va ku bela ka mhaka.

Xindzimanyana xa 2. Huvo yi nga ringeta ku khongotela.

1. Loko mhaka yi yisiwile e hubyen'i, huvo yi ta ringeta ku twisia le'xi vangaka ku karhatana lo'ku yisaka e ku tshikaneni. Hovo yi ta ringeta ku khongotela loyi a voniwaka a ri ni nandzu leswaku a rheleta mbilu, a vuyelana ni loyi wunwana.

2. Loko ku hoxa lo'wansati, a lava ku sukela nuna e handle ka mhaka le'yi twalaka, u ta khongoteriwa leswaku a rheleta mbilu, a ts'indzuka leswaku hi yona ndlela ya vutomi; ku n'unun'utana ku

15

va kona e mindyangu, swi kona hikwaku, swo funengetiwa hi swihlungwa. Loko a nga tsandza ku khongotela koloko wa swi tiva na yena leswaku loko a kaneta ku khongotela ka huvo, mhaka ya kona hi leswaku lo'wa tata wa yena u ta hlanta xuma lexi a nga lovoriwa ha xona. Na swona loko ku hoxa ku ri ka loyi wanuna, loko na yena a nga twisisi ku khongotela ka huvo, wa swi tiva leswaku a nga lova x'uma ni vana loko va ri kona.

3. Loko timhaka leti ti humelela hikokwalaho ka vusopfa bya loyi wanuna, hambi huvo yi nwi khongotela, i ku ringeta ku nwi pfuna; hikuva loko a ngo tshika nsati, swi ta tiviwa hi vanhu hikwavo leswaku mani a hi wanuna wa nchumu, u ts'ikile nsati wa yena hi mhaka yo karhi-karhi, kutani e ka yena swi ta nononwha ku kuma wansati unwana wa lomu kusuhi lomu ndhuma ya yena yi fikeke kona. Nuna yoloye u ta va a ri khombyeni, hikuva u ta nyenyiwa.

4. Hambi huvo yi ringeta ku pfuna bi ku tsundzuxa, swi tiviwa swinene leswaku loko ku tsundzuxa loko ku nga pfuni nchumu, huvo yi ni matimba ya ku endla hi matimba loko swi ko swi fika e mirihweni.

(a) Dondisa Matanato wa ka Mukhavelo a a tekiwile i Risimati wa ka Mavundza, Loko va tshamile swinwe malembenyana, Risimati a teka kambe nsati wa vumbirhi a nga Vuyeya Makhandzeni wa ka Valoyi Vuyeya a bluphiwa hi Dondisa, kambe hambi Vuyeya a komba etimhka e ka nuna wa yena Risimati, a nga endlanga nchumu. Hi loko Vuyeya a suka a ya e ka r'ikwavo. Risimati a ku e ka va ka Valoyi: Ndzi lava xuma xa mina hikuva nwana wa nwina u ndzi tshikile. Va ka Valoyi va ala va ku: Nwana wa hina u lo nwi hlongola, a nga ri na nandzu. Munhu loko a tshikiwa swi tiviwa hi vanwana vanhu. Le'ta ka wena a hi ti tivi, ni ku nwi heleketa a ku nwi heleketa; u nga vuriwa ku yini leswaku u lava xuma xa wena? Risimati a suka a ya mangala. E hubyen i ku nga kumeki vutila le'byinene bya leswaku Vuyeya u tshikile Risimati; huvo yi lerisa leswaku Risimati a teka nsati wa yena a famba na yena; kambe a ya nwi hlayisa, a nga ha endlix hilaha a nga endla ha kona e ku sunguleni.

K24/11

16 (6) Manlori Nwaneekana na Khataza Zitha a va ri nuna ni nsati.

Khataza a nolova na nuna wa yena swi kondza swi fika iaha a sukaka a muka e kaya. Nwaneekana a rhuna ntsumi ku ya lava nwingi wa yena e kaya ka yena. Ntsumi yi ya byeriwa leswaku: "Muka hi ta nwi tisa". Va langutela ku nga vonaki munhu; hiloko va tlhela va rhuma ntsumi ra vumbirhi, kasi le ka va Khataza wa va tsandza hambi va endlu hi matimba leswaku a tlhelela e vukatini. Nwaneekana a yisa timhaka e hubyeni. Huvo yi ringeta ku khongotela leswaku a tlhelela e vukatini yena a ala. Loko va ku "fanelo ku biwa, a kombiwa ndlela ya ku tlhelela e vukatini, a ku si nga ndzi bi ndzi ta tlhelela. Kunene a endla hilaha a nga vula ha kona; a tlhelela e vukatini, a ya tshamiseka a nga ha karhateki ha nchumu.

5. Manguvalawa a swa ha endleki ku sindzisse hikuva a swa ha pfuni nchumu. Xilungu xi kulu ngopfu, ku andzile vanhula'va humaka e matikweni lomu ka rikwavo ku nga lovoriwiki. Loko wansati o na ala ku tlhelela e ka nuna wa yena o sindzisiwa ui ku biwa, wo famba a ya tlhanyela lii vavanuna valava vo famba-famba ni tiko, va nga ha vuyeriki e makaya ya bona. Hambi vatsvari vo ringeta ku nwi landza, wo tluletela a ya ka vanwana vavanuna, va ko va karhala, va dela. Kwalaho u ta va a hundzukile nsati wo famba tinguvu a lo khoma. Rito le'rintseha ra kona va ri: I naapateni. (nwa-ndlela) Yena i wa ndlela hi masiku. (Vanuna unwana ni unwana loyi va nga twanana ka i nuna wa yena.

Xindzimanyana xa 3.

Xana huvo yi nga landza wansati loyi a balekeke e vukatini?

1. Leswo hikwaswo swi endliwa hi ku twanana. Loko mhaka yi ri e bubyeni, kutani wansati a balekela ka unwana wanuna, nuna wa yena ni vatsvari va ri karhi va nwi lava, huvo ya swi kota ku nwi landza yi ya koka, a vuya. Ni loko a nga balekela e kule lomu ku ~~fa~~ funaka tihosi tinwana, u ta landziwa a

Kw/

K24/11

tlheriseriwa e vukatini bya yena.

(a) Madlahiswakwe Malangeni a a tekile nsati e ka Mahikana
 17 Mongwe./ Madlahiswakwe a lova, loyi wansati a sala a tekiwa
 hi ndzisana ya yena mudungazi. Ku hundza aikarni yo leha va
 ri swinwe. Va kuma swihlangi swirnarhu loko va ri swinwe.
 Ndzhaku ka masiku lo'wansati a vilela, a tilunghisela ku
 tshika nuna wa yena; kambe a nga byelanga munhu wa le vukatini.
 Siku rinwana hi loko a teka vana va yena a khandziya xitimela,
 a balekela e Mabulanini. Loko ku laviwa, swi kumeka leswaku
 vanwana va nwi vonile loko a khandziya e xitimela. Hi loko huvo
 yi rhumela vanhu ku nwi landza. Va ya nwi kuma e ka hosi
 Sobiyana. Varhumiwa va famba. Loko va fikile e ka hosi va
 enghenisa timhaka leti va fambeke ha tona. Hi loko hosi yi
 ku: "Mukani e kaya va ka Nkuna, swi ta lulama". Hi loko va
 suka va tiviyela. Hakunene va sala va nwi lava loyi wansati,
 va ya nwi kuma e kanu na unwana. Hosi yi rhuma vanhu va nwi
 vuyisa nsati loyi, a ta fikisiwa e ka hosi Mohlaba. Hosi
 Mohlaba a nwi nyika nuna wa yena.

Xindzimanyana xa 4.

Timhaka ie'ti kambiwaka loko vukati byi fanelia ku dlawa.

1. Loko wansati ni wanuna va tshikana huvo yi fanelia ku kamba
 mhaka ku vona (1) loyi a nga ni nandzu; (2) laha xuma xi nga ta
 wela kona; laha (3) vana va fanelaka ku ya kona; (4) ni meavanyi-
 sele ya nhundzu ya vatshikani lava.
2. Mhaka ya loyi a nga ni nandzu hi yona le'yo rhanga hikuva
 yi pfuna ku komba ntila wa laha vana va fanelaka ku yisiwa kona.
 Na kambe laha xuma xi fanelaka ku va kona. Loyer a nga ni
 nandzu hi yena l'a onhakeriwaka.
3. Loko nwana a sika e vukatini a tlhelela e kaya, xuma a xi
 swi koti ku sala e mavokweni ya vakonwana. A va swi koti ku
 hlayisa xuma ni nwana wa vona. Na swona loko xuma xi kutsuriwa,

Rai/

K24/11

xi kutsuriwa hikwaxo. Ku tsandzeka ka wanuna ku endla tifanelo ta yena, loko swi fika laha swi dlayaka vukati, nnawu a wu hunguti nechumu hikokwalaho ka sw'endlo swa wanuna. Xuma hikwaxo lexi a nga xi humesa xi fanele ku huma, xi tlhelela e kaya ka xona.

18

4. Wanuna loyi a kotaka ku hlongola nsati wa yena a ku i NOYI, u nwi hlongola ni swinoya a swa yena; hikuva uloyi byi anwiwa e veleni ra nyini. Hikuva loyi wansati wo hlongoriwa hi nuna, xuma a nga swi koti ku xi lava; hikuva nsati wa swi rhandza ku nanya na yena, kasi nuna yena a nga na swi rhandzi. Kwalaho a nga xi kumi xuma; hi xona xi ga ta fanelo ku endla swihlangi leswi.

5. Swa humelela leswaku vanhu va tshikana ku nga ri na ku karhata hi tlhelo ra ku tlherisiwa ka xuma kumbe ku avana ha xona. Xuma le'xi nga xa wansati i xa nuna wa yena loko va ri karhi va hanya swinwe, kombe loko wansati a hlongoriwa a ri karhi yena a nga swi lavi, a nga swi rhandzi ku sukela nuna, u sinka ni swa yena, swi ta nwi pfuna ni swihlangi swa yena. Kumbe maendlele ya loyi wanuna loko a nwi hlongola u lava ku ta teka unwnana wansati, kwalaho a swi endleki leswaku matimba ya yena ma dyiwa hi unwnana wansati. Na swona loko a endla sweswo ku ri leswaku u na vanwnana vavasati, xuma xa nsati loyi a hlongoriwaka a xi fanelanga ku dyiwa hi vavasati lava. Na vona va fanelo ku titirhela swa vona, na yena (wanuna) loko a rhandza ku va nyika swa-nchumu leswaku va dya u fanelo ku va tirhela hikuva i vasati va yena.

6. Loko a ri wansati loyi ax tshikaka nuna, a nwi sukelaka hi ku rhandza ka mbilu ya yena, wanuna yena u ni matimba kwalaho ya ku lava vana va yena ni xuma xa yena. Lexi i xiboho e ka wansati loko a fanele ku hambana ni swihlangi swa yena. Loko wansati a holova ni nuna, kaku loko a ku wa

RV/

K24/11

famba va nwi tekela xihlangi hambi xa ha ri e makatieni,
swi vula leswaku a nga fambi, a a tshamise.

Hi swona le'swi endlaka leswaku loko wansati a ala a famba
kasi va le vukatini a va swi rhandzisi swona, ko k'ala yena,
kwalaho huvo yi ta lerisa leswaku wanuna a kuma xuma ni vana,
lowi wansati a tifambela a nga ri na nchumu, hikuva u tile a
19 nga ri na nchumu. / Loko wanuna a tshikana ni nsati wa yena,
kutani vakonwana va nwi kutsilela xuma xa yena, kambe yena
a ala ku xi teka, hosi Mohlaba a a endlile nuawu leswaku timhaka
le'to tano ti tsariwa. Huvo ya yena a yi hluphiwa hi timhaka
le'to fana na tona leti a ti nga ha ri na timbhoni hikuva
timbhoni ta tona a ti file, kumbe hambi va ha ri kona va rhu-
rhele e matikweni ja le kule; kwalaho huvo yi nga ha swi koti ku
kuma vumbhoni bya anaka. Kasi knaie loko ku'nga si tiviwa
ku tsala anaka a yi lahia vutila ni yona ndlela le'yo tano,
nikuva a ko tshembhiwa byona vumbhoni bya vanhu lava timhaka
a ti ka'eriwa va ri kona.

NDZIMANA YA 13.

Le'swi nga vangaka ku tshikana (ku hambana, avana).

101. Vusiwana i xilo le'xi nga rhandziwiki hi munhu ni wunwe
laha misaveni. Xivuriso xi ri: Vusiwana i vuloyi. Hikokwalaho
loko munhu a vula unwana NOVI, u nwi rhukanile hi nhlamba le'yi
chavisaka ngopfu. Handle ka ku nwi nyika vito le'ro biha leri,
u nwi vangele ku vengana ni vanhu x hikuva a va nga ha nwi
languti swinene, va ta nwi languta a ri mudlayi. Mudlayi a
nga rhandziwi hi munhu, u vengiwa hi vanhu nikwavo. Rivengo
leri ri vangiwa a hi nchavo hikuva a va tivi leswaku u ta va
tshika ku ya fika kwihi. Loko o rhandza ku dlaya, a nga diaya
mani na mani ukarhi lowu a wu lavaka yena. Munhu lo'wo tano
wa chavisa.

102. Xivuriso xa xi-Tsonga xi ri: Dzovo ra munhu a ri vamberiwi

K24/11

e hanzi; hi leswaku loko munhu a file a nga lo fa rifu ra ntumbuluko, u lo kangan/isiwa (dlawa) hi unwana munhu. Hiko-kwala ho loko rifu ri humeleie e mutini, loko swi herile swa ku laula, ni ku phunga (xuva) muti, ku ta hu liwa ku ya kamua leswaku munhu loyi a feke i mani a nga nwi kanganyisa. Va ta ya hlahluva.

20

103. Mungoma ntirho wa yena i ku lava xuma, a nga ka a nga xi tsiki a karhi a xi vona, xi titisile; u fanela ku kuma munhu a ba a ku hi/yena a nga dlaya munhu loyi a feke. Munhu i loyi wa vanhu, hambi wa swi tiva hambi a nga swi tivi, u ta dlawa (hakelo ya noyi loko a dlele munhu i ku dlawa na yena; kumbe u ta pona rifu.

104. A ku tiviwi ndzhawi yo karai ionu valoyi a va dlawela kona. Va ka Nkunna, la'va fumiwaka hi hosi Mohlaba namuntlha ku twakala leswaku a vo dlaya e ndleleni loko va vuya hi le ku hlahluveni. Swi endliwine khale hosi Mohlaba a nga si fuma. E ka Maluleke, Ahinga, ku twakala leswaku khale loko ka ha fuma hosi Nkuri, loko munhu a biwile hi mungoma va ku i novi a va behelela ribye e nhawini, a hoxiwa e xidziveni.

105. Shaka, nwana Senzaangakona, hosi ya ma-Zulu hi yena ku tiviwaka leswaku valoyi a va dlawo, va nyikiwa makoti tani hi vanhu la'vo tala lava a a dlayetela.

106. Hakanyingi vuloyi byo pfuka i bya vavasati; vavanuna va ni vuloyi byo dlaya, va byi tsema, hi mirhi. Wansati, hambi va ku byi anwiwa e beleni, a nga va nyiki byona hikwavo vana va yena, vanwana a va byi anwi hikuva mana wa yena a ga swi lavi leswaku a byi kuma. Wanuna u twakala loko ku hlahluviwa hi tinhlolo, va nge ku ni Xivimbiri yi nga nhlolo le'yi vulaka noyi wa wanuna.

107. Hambi swivuriso swi ku: Kondlo ri nge tshamisi ni manga; Nyoka a hi yo tshamisa na munhu e ndlwini, a swi na ntulo swinene loko wansati a lowile, nuna a nga nwi hlongoli. Wo

Ran/

K24/11

tama e hanya na yena kambe a nga nwi dyi; hikuva va ri: Valoyi
va dya nyama ya munhu.

108. Loko munhu a voriwa noyi hi vanhu a swi vuri nchumu. Loko
swi ta va swi vula nchumu munhu u fanele ku tlhandlekiwa xitluka,
hi kona swi nga ta va mhaka. Sweswo a swi humeleri ntsena;
munhu loko a famba a lava swa muti (ndyangu) wa yena, kutani
a ya twa man'inin'ini wolawo, loko swi nwi vava leswaku kunene
ni swona, u to kha xitluka a ja xi veka kumbe ku tlhoma e
nyangweni ya loyi a nge hi yena a nwi dlayaka. Kwalaho munhu
u ta swi tiva xikanwe leswaku va ri ndzi noyi/kutani u ta
fanela ku ya vika e ka rikwavo. Loko va rikwavo swi va vava
va beja ku humiwa, loko a ya biwa hi kona swi nga ta tiviwa
leswaku munhu loyi kunene i noyi, swi tiyile.

109. Wansati a nga ka a nga hlongoriwi hi ku byeriwa leswaku
i noyi ku fanekela ku himiwa mhondzo, loko a ya vuya a wile, i
NOYI. Na swona mhaka yi tiyisiwa hi lexi xi nga voniwa, xi
nga endieka. Loko a nga dlayanga munhu, swi ya laviwa swi
kumiwa, a nga ka a nga twi ku vava hi swona hikuva i moyo wu
ngo hunga.

110. Xilungu xi hundzuluxile timhaka ngopfu, hambi leswi vanhu
va ha humaka va ya mungomeni ku ya hlahlua loko va feriwile
hi va vona a swi pfani nchukau k hikuva hambi va ya nwi ba
noyi a ri loyi a hanyakana wena muti wunwe kumbe ndzhawu
yinwe, u uga ka u nga nwi endli nchumu, u to va ni mbilu yo
vava kambe loko u swi kota hi loko wo rhurha wena u nwi kendlukela
a sala a dya vanwana wena u phuphyile kunwana.

111. Khanyaga nwana Xikhaki a vabyeriwa hi nwana wa makwavo.
Na yena makwavo loyi a a ri mmabiyi wa malembe, swi huhateka
swi ri karhi swi pfa swi pfuke. Khanyaga a ya hlahlua. E k'
hlahluveni ka yena swi ya ba Mahalambeni Phamela wa ka Nhlongo.
Va beja hi tihomu timbirhi-mbirhi. Va hakela ndleve tipondo
tirharhu. Ndleve ya kona a a ri Mabushe Mambuwele. Va ya

RM/

K24/11

hlahluva. Swi nga tivikani; hi leswaku mungoma wa kona a nga swi kotanga ku va khorwisa, kambe ku tiya leswaku u bile Mahalambeni. Kunene Mahalambeni a va yena noyi, a dyiwa tihomu timbirhi leti a nga beja ha tona, a lova ni xuma lexi a nga hakela Joyi wa n'anga ni ndleve.

112. Loko va vuya hi kona mungomeni wa kona, e ndleleni, va nghena e mutini wanwana laha a ku nwiwa byalwa. Khanyaga a kucetela vanhu va kona a ku munhu luya i noyi hi pfa hi le ku hlahluveni. Vanhu volavo va lavile ku dlaya Mahalambeni, u lo ponisa hi Xikwembu; kasi hi sweswi e mikarhini yoleyi ya valungu. Mahalambeni a vuya laha/kaya a vavisekile, a tshungu-
riwa masikunyana, a hola.

113. Mavikana Xipfaxihaha a a ri n'anga e tikweni ra Ulhambuye wa ka Maswanganyi. Mitirho leyi a a yi endla vanwana a va ri na mona va rhandza ku nwi herisa. Va ya nwi checha ka hosi va ku hi yena l'a sivelaka mpfula ku na; kutani u faneriwa hi rifu. Va pimile masiku lawa a fanelaka ku dlawha ha wona. Kambe va nwa-Swhenahenana va ya hlevela Mavikana marito ya timhaka leti, ni ku nwi tsundzuxa hi laha a fanelaka ku endla ha kona.

114. Va kanela leswaku ku lumbetiwa nsati wa hosi leswaku hi yena noyi loyi a arisaka mpfula ku na. Mavikana a teka ximbintana xi tsalatsariwa hi mirhi ya ntima ni yo tswhuka, xi ya celeriwa e kusubi ni nambu. Loko masiku ma herile hi loko Mavikana a ya landziwa, a tisiwa e Ntsindza. Va ku ka yena: Wa nisa mpfula namuntlha, swi nga ri tano hi rona siku ra wena. Mavikana a teka tinhlolo, a sungula ku hlahluva, ti khoma nsati wa hosi hi laha va uga kanela ha kona ni la'va nga wona va nga rhandza ku nwi ponisa e khombyeni leri. Marikana a khoma nsati wa hosi ni misisi ya xifoko, a ku hi yena loyi a arisaka mpfula ku na. Kambe vanhu va ku: Wa hemba, wa hemba. Yena a ku: A hi yeni. A tsutsumeia e nambyeni laha a ku tivaka; a fika a cela hi tlhari ra yena.

K24/11

A cela swi nwi vava, a humesa ximbitana le'xi tsariweke hi mirhi ya ntima ni yo tswhuka, a ku: A hi xexi xilo le'xi sivelaka mpfula.

115. Nkarhi wolowo Mavikana a a karhele ngopfu, hi loko a ku: "Ndzi tshikeni ndzi wisa;" masuku a nghena e ndlwini a etleia. Loko a ha etlele hi loko ri pfuma, ku vuya mugugugu wa mpfula, yi khandlana le'ro na khandlana, vanhu va kholwa swinene leswaku nsati wa hosi hi yena loyi a a sivela mpfula ku na. Wansati yoloye a ambexiwa a saseka a heleketiwa e naabyeni. Va fika va bohelela ribye va hoxa e xidziveni. Na yena Xikwembu xa yena tingoti ti tshunxeka, a hlambela nambu wa Vembe, a pelela hase; ko va kona ku pona ka yena. Mavikana a a lolumbetiwa na yena nsati wa hosi a a lo lolumbetiwa, kutani swi end'ekile leswaku va pona hi vumbirhi bya vona.

23

116. Kosa a a ri ni vasati la'vo tala. Muti wa yena a wu ri wukulu ngopfu. E xikarhi ka vasati va yena a ku ri ni unwana va ku i Ndlhovukazi, a a twakele ngopfu hi leswaku wa lowa. Nuna wa yena na yena a a swi twile leswaku nsati wa yena i LOYI, kambe a ku nga humeleri nhumu hikuva a a nga lowi munhu, a a nga diayi munhu.

117. Nandzu wa vuloyi a wu riniwi hi nuna wa nsati, kambe wu rihiwa hi varikwavo ka yena loyi wansati, va nga vatsvari va yena. Hi yona mhaka le'yi endlaka leswaku loko ku humelela mhaka ya leswaku wansati u lowile, a ngo rhwala xitshatshana a ya e ka rikwavo ~~xx~~ a ya vika; va rikwavo hi vona va nga tatirha mhaka ya vuloyi bya nwana wa vona.

118. Mfumo wa valungu mpfhuka wu fika wu sivela leswaku tihosi ta vantima ti tengi nandzu wa ngati, hosi yihi ni yihi a ya ha swi koti k'i lerisa leswaku noyi a dlawo. Yi nga ha swi kota k'i endala leswaku munhu loyi a nga dlawo a rihiwa; ndziho wa kona wu ringana tsengo lowu munhu na yena a loviriwaka ha wona.

Rui/

K24/11

119. Vanhu loko va pumbanile vuloyi, va beja e hubyen, kutani va huma va ya hlahluva, byi nwi ba NOYI, ku tala ku lova tona tihomu le'timbirhi leti a nga beja ha tona, kunwe ni mali le'yi nga huma ya ku hakela mungomani ndleve hi laha swi nga ta famba ha kona. Ndleve i munhu l'a rhuniwaka hi vnkosi ku ya twa le'swi nga ta vuriwa hi mungoma.

120. Munyamana na Khanyakude na Vuyeya lava va akeke e Mugangeni wa nduna Xigogoda va tiviwa hi vunyingi leswaku i valoyi hikuva va tshama va ya yimeka e sungini (laha vafana va yimbaka kona). Leswi va nga ka va nga dlayi munhu a va na mhaka, a ku na loyi a nga va tengisaka hi leswaku i valoyi, hikuva a va dlayanga munhu. Vanhu la'vo tano vuloyi bya vona a byi twakali, bya swi kota ku tumbela.

121. Ti kona tin'anga le'ti swi kotaka ku rhiya ni ku phasa valoyi loko va ya ku huheni (ku ya ka ganyisa vanwana). Loko NOYI a yimekile, (phasiwile) ku ni timhaka tirharhu le'ti nga endliwaka e ka yena. La'va tihanyi va hondla risungunu hi murhi wa swona va nwi tlhava, va nwi vitana hi vito, va ku: Famba. Va dlele, a nge he/pfuki, u to fela kona e vuvabyini le'byi nga ta singula siku rero. A swi tali ku endliwa sweswo; a hi vangani la'va nga na tihanyi le'to tano ku endla mhaka leyi. Tin'anga le'to tala to teka murhi wa kona lo'wu nge umirini wa yena, ti nwi vitana hi vito, ti nwi hlongola. U ta va a swi tshikile, a a nga ha engeti.

24
N.B. Timhaka ieti i xihundla xa vona valoyi ni tin'anga; a hi le'swi ku tlangiwaka ha swona.

122. Noyi kumbe valoyi va nga va kona e mutini; na swona va nga va va tiviwa leswaku va karhata, kambe va nga humeleriwi hi mhaka. Hi leswaku vakulukumba va muti va swi kota ku tshamisa hi mhaka hi ku chava ku hlanhla mindyangu. Na swona hi loko valoyi lava va nga onhi laha mutini.

K24/11

123. Loko va ri valoyi la'va onhaka, ku nga ku dlaya vanhu, hambi swi hlwela ku humelela, siku rinwana swi ta humelela, hikuva vanhu va ta karhala hi mitirho leyi ya vona. A nga kona loyi a tiyelaka rifu; ri chaviva hi vanhu hikwavo.

124. Nkarhi wunwana hi ku chava ku tlhanya miti, hambi mungoma a bile unwana wa kwalaha mutini, loko va fika e kaya, va ta ku hi nga vuli, a hi nge swi bile swikwembu. Kunene swi ta vurisiwa xisweswo, hambi vanhu va ri karhi va swi tiva, va ri karhi va vulavula ha swona, a swi na nchumu hikuva swa tiviwa leswaku mhaka le'yo tano yi kona.

125. Wanuna ni wansati va nga tshikana hi ku vulana vuloyi; mhaka yi nga humelela yi tiviwa hi vona vambirhi ntsena. Mhaka le'yo tano a yi yisiwi e hubyen i hikuva loko loyi wanuna a nga lavi leswaku swi va mhaka le'yi hangalakaka, wo nwı tshika e xihundleni.

126. Dodova Dlakudla wa ka Xitlhelana a a tekile nsati wa yena e vukosini. Nsati loyi wa yena a a tiviwa leswaku i noyi; kambe leswi a a ri ni le ndzhaku a swi helanga hi ku twala, swi lo va tano ku ya ku yile. O tivisiwa xisweswo, kambe a nga humeleriwanga hi/nchumu hikuva a a ri ni le ndzhaka (hi leswaku a a ri ni vini).

127. Kambe yena nsati loyi, siku rinwana a karhata jaha rinwana hi vuloyi bya yena. Jaha leri ri suka ri ya lava n'anga yi ta nwı tirha N'anga yi byela jaha leswaku loko a tlhela a vuya wansati loyi a ta karhata hi vuloyi bya yena, u ta tswha hi ndzilo. Kunene a swi hetanga masiku, nsati loyi a tswha hi ndzilo hi laha n'anga yi nga vula ha kona. Ndzilo, yi nga mirni, yi swi kotile ku nwı hisa, a wu chavanga leswaku u na le ndzhaku. Leswi a ne swi tiviwa leswaku i noyi, vanhu a vo ba mikulungwana va ku: Va nwı kumile namuntlha.

RM/

K24/11

128. Nwadyambu wa ka nomu, a a ri mukhegula, a va ri ntangha yinwe na yena nkat'a Dodova, na swona a va akile muti wunwe; na kona ku lowa a va lowa swinwe. Siku rinwana va ya e mutini wa ka Ndlhazi Khosa ku ya tirhisa vuloyi bya vona. Va kuma n'anga yi biyile, muti, kutani va khomeka. Va laveriwe n'anga leswaku yi te va lunghisa kambe va tlhelela e vumunhwini bya vona.

129. Manguvalawa ku hlahluva swi andzile ngopfu. Vanhu loko va vo'e rifu e mutini wa vona va tsutsumela kona e tinhlolweni. Ha kanyingi ti ba kwalaha mutini. Loko va vuya hi le mungomeni, va ri karhi va swi tiva leswaku va ta hahlula muti wa vona hi vox, va swi kota ku twanana leswaku va nga tshuki va vula, va miyela ntsena, va ku swi bile swikwembu. Kwalaho va ta tama va tshama na yena noyi loyi kwalaha mutini. Leswi va tshikaka leswi va nga tamela hi voko, swa twala leswaku yena u to ya e mahlweni a va lowa; u ta va dlaya a ko a va heta.

Ndzimanyana ya 2.

Rigombo ra wanuna, nsati a nga khomiwi hi ndlela le'yinene.

130. Xivuriso le'xi nga kona le'xi nge vanhu va vungunyana xi kona, xi komba leswaku nuna ni nsati va lwa, swi tlhela swi hela swi nga yanga kule. Na swona va ri: Ta gomulana hi timhondzo loko ti ri swinwe e tshangeni, kambe a ti dlayani. Swi kona hikwako, swo siviwa hi swihlungwa, va vula kona kun'unun'utana, swi tlhela swi hela.

26
131. Wansati u sika e kaya ka tata wa yena ni mana wa yena a ri karhi a swi tiva leswaku e vukatini laha a yaka kona u ta fanela ku yingisa nuna wa yena ni vakulu x va nuna wa yena (vatswari va nuna). Kutani loko ku humelela ku banana e ka nsati ni nuna, ha kanyingi nandzu wu ni nsati; hambi loko a nga ri yena loyi a nga dyoha.

K24/11

132. Wansati a nga kuli, i nwana hi masiku; hikokwalaho nnawu a wu kona lo'wu sivelaka nuna ku ba nsati loko va nga tswanani. Loko nuna a ba nsati wo nwí laya tani hi loko a laya vana va yena. Hambi a nga biwa ku tlurisa loyi wansati a nga swi koti ku tsutsumela e ka rikwavo. Loko a ri loyi ku laya ka vatswari ku nga nghena swinene loko va nwí laya, loko timhaka ti bihile hi ndlela le'yo tano nsati loyi u to tsutsumela e ka hahani wa nuna wa yena kumbe unwana wa ka vona vateki va yena. Hi vona va nga ta nwí tlherisela e ka nuna hi marito la'ma twakalaka. Va ta ya laya nwana wa vona va nwí komba ku hoxa ka yena loko a fanelia ku tikomba vuphukuphuku e ka vanhu.

133. Vatswari va yena lo'wanuna loko va nwí vuyisela nsati wa yena va ta lava ku twa leswaku xana hi swona leswi nsati a swi hlayisaka xiswona. Loko swi ri swona va ta wi laya va ri karhi va nwí koba leswaku a swi sasekanga ku tshama va ri xikarhi ka huwa, muti wa vanhu hi loko va tshamisana hi ku rhula ni ku tsaka. Na yena loyi wansati va ta va va nwí layile swi-ene leswaku u fanele ku ringeta ku endla tifanelo ta yena ta ndyangu, leswaku va ta tiva ku enghena e timhakeni loko swi humelesa hi ndlela le'yo tano.

134. Lava a fanelaka ku tsutsumela e ka vona, swi fanaka ni ku khongeia ni vona, ku tisola hi vona, i nsati wa makwavo wa nuna, a nga muharivo wa yena; kumbe nwingi wa yena (mana wa nuna). Mana wa nuna yena u ni matimba swinene ku ta laya ni ku komba le'swi fanelaka ku endliwa loko ku ta hanyisanwa hi ku tsaka ni kurhula. A nga swi koti ku tsutsumela e ka rikwavo, hikuva va rikwavo va dyile xuma, kutani loko va nwí tlherisela e vukatini ku ta laveka/xanchumu (mbuti) ku nwí tlherissa ha xona.

27

135. Wanuna loko a ri ni rigombo, a ba nsati ku tlurisa, loko a lo tsutsumela e ka rikwavo a va nga nwí tlherisi, va ta

Rm/

K24/11

27/cont. lava va le vukatini va kombisana na vona timhaka leti. Na vona vatswari va swi kota ku vula leswaku a hi ri nsati a va bi, kambe ku dlayeriwa munhu a hi pfumeri. Loko mi nga nwi lavi a mi to nwi tlherisa mi nga dlayi. Vatswari va swi kota ku vu-lavula hi matimba hi ndlela leyi loko nwana wa vona a biwile ku tlurisa. Kwalaho vateki va ta hatla va swi vonela e matini leswaku mhaka le'yo tano yi kotiwa hi ku hatlisa va yissa xanchumu va ya khongela ha xona. Va rhuma ntsumi ni xilo xo khon_ela ha xona. Ntsumi yi ta ku: "Ndzi rhumiwile hi va ka aiani, va ri hi dyohile, hi dyonisawa hi nwana. Leswi va nga nwana u luma ni loko a ri handle va vula sweswi. Yena a nga ha tsunduki leswaku wa dlaya. Swona munhu nkulukumba va ba wo nge xihlangi; a hi ri lo'nkulu wo byeriwa hi nomu a swi twa na yena a nga munhu. Hi rivaleleni".

136. Ve kona vavasati la've tshikaka vanuna hikokwalo ka rigombo. Hi leswaku loko a bisiwile ku dlays, kutani va ka nuna va kombela ku rivaleriwa, va humesa xanchumu, loko a engeta kambe loko o tsutsumela kambe e kaya a ku va nyikeni swa vona mina a ndza ha vuyeli va ta va ni matimba yo va nyika swa-vona; kambe vana va nge va kumi hikuva va lo hlongola mana wa kona a ngaeri na nandzu. Na xona xuma a xi nga vi hikwaxo lexi va nga ta xi kuma, xa vana xi ta sala. Nomu ya vuwundli e ka nwana unwana ni unwana.

137. Yi kona mindyangu ya pongo; vavasati va biwa mikarhi hikwayo nambi ku ri nava nanuzu. Vatswari va ringeta hi matimba ku siveia rigombo ra nwana wa h vona, kambe va nga swi koti. Va nga pfuniwa hi va ka vona e mhakeni leyi, kambe na vona va nga humeleli. Kwalaho hikwavo la've nga te va ringeta ku pfuna va karhala va timiyelela. Huwa ya loko va rila yi tshukisa swimitana le'swi nge kusushi; kutani nuna lo'wo tano u tiviwa hikwako leswaku u ni rigombo (nuna wa

RM/

28 nhonga); hi leswaku loyi a baka ni loko ku nga ri na mhaka leyi e ka m vanwana yi nga kolaka yi yisa e nhongeni.

138. Nuna lo'wo tano a nga tsandzeke ku twanana ni vaxisati, loko a lo tshikiwa hi nsati wa yena a nga ha tali ku kuma wansati hikuva hikwako lomu kushuhi va nwi tiva leswaku a hi wanuna wa nchumu, u ni rigombo. Wansati yena loko a timukele kaya la'va nga ni xuma va nga ha nwi teka, a va a ya tshamiseka.

139 Nwana wa Hunisi wa ka Maluleke a a tekile nsati wa yena wa ka Xingange kutani a holova ni nsati wa yena a nwi ba ngopfu. Tata wa yena Hunisi a nwi holobela ngopfu a ku: A hi swona ku ba munhu hi ndlela leyi. Va ka vona va ta vula leswaku loko mi nga nwi twisisi fanelo a ku ri ku nwi vuyisa kaya ku nga ri ku dlaya. Na swona munhu nkulukumba a va bi wo byeriwa kunene hi nomu, u ta swi twa hikuva na yena i munhu. Nwana loyi wa Hunisi a nga ha pfukanga a bile nsati wa yena, va tshamile hi ku rhula, ku nga ha ri na pongo.

140. Musengi wa Mixiyi a a ri ni vasati vambirhi. Leswi a a ri ni rigombo a va biwa hikwavo masiku la'yo tala. A a nga bi wunwe ntsena a a ba hikwavo mikarhi hikwayo. Siku rinwana va tentsumela e ka muharivo wa vona; a ku nga ri kule ni laha nuna wa vona a a akile kona. Muharivo wa vona a va neha a hlundzukile swi ene; a ta rilela makwavo, ni ku nwi komba hi mihloti ku karhata ka yena ni ku biha ka yena. Swi nyika loyi wanuna ku titsundzuka e mhakeni leyi. Ku s kela siku lero a nga ha engetanga ku ba vasati va yena, va hangile hi ku rhula ni ku tsaka laha mutini wa vona. Va rhandzana swinene, ku nga ha vi na madzolonga.

141. Nwajaheni wa ka mgodini a a ni nsati wa yena wa ka Khosa. A wu ri muti wa huwa hi masiku. A va ri vanhu vo banana hikuva nuna wa kona a a ri ni rigombo. Va ringetile ku nwi laya ka yena, kambe va nga pfuni nchumu. Loyi wansati a kola a balekela ka rikwavo. Va rikwavo swi va vava ngopfu hikuva

K24/11

29

a yi nga ri mhaka ya siku rinwe a yi ri mhaka leyi a yi tala ku humelela mikarhi le'yo tala. Nwajaheni a landza nsati wa yena. Loko a fika e vukweni na yena o swi vona xikanwe leswaku timhaka leyi a nga ta ha yona, na swona a nga ha rhurheriwanga ku kotisa masiku. Masiya hosi ya loyi wansati a ku: U ya e kaya u ya teka va ka nwina mi ta ta teka xuma xa nwina. U tsundzuka leswaku makwerhu i xilo ntsene, a hi mnihu. Hatlisa u yima u famba hi nga ta tengen to tala, a wa ha laveki e mutini lowu. Kunene Nwajaheni a suka a tifambela ku ya vika mhaka e ka rikwavo.

142. A fika a tivisa va ka vona mhaka leyi a nga yi kuma e vukweni. Vona va nwi blanula va ku: "Khale hi ri karhi hi ku byelax leswaku a ku twisisi. Namuntlha u ta ya teka xuma xa wena, hi ta vona lomu u nga ta kuma kona wansati hikuva tiko leri hikwaro va tiva wena leswaku a wu swi koti ku khoma wansati. A hi rona khombo leri, a u to tlhelela e lawini leswi. Ma-alia-ku-byelwa a u tshama u swi vona kwihi kumbe ku swi twa leswaku wansati u khomisiwa leswi u swi endlaka".

143. Mukhalabye a vitana makwavo, hahani wa Nwajaheni ni hosi ya yena ni mukhegula lo'wa ntsuumi ya timhaka a ta va komba timhaka hi laha ti nga yima ha kona, kutani a va rhuma kwale ka Khosa. Loko va fikile, va rhurheriwile. Va ka Khosa va vitanile va ka vona ku ta va komba timhaka leti ni leswaku va ta vona xuma loko xi kutsuriwa. Loko va hlengeletene, ntsumi yi vu-lavula yi ku: "Va ka Khosa va vula sweswo va ri: Nwana wa vona a hi xitlakati ku tlanga ha yena. Masiku va ri karhi va mi komba timhaka ti ta nwana wa nwina. Va ri namuntlha hi kona loko swi herile, a mi lo lovola hi lovola hi tinyeleti, mi to humesa xuma tani hi vanwana vanhu. Ntsengo wa nwina hi lowu, mi teka ni timukela, a ha ha lavi ku vu avula swo tala; loko nwisa ni ri na swona swo tala ni to ya swi komba lomu swi kombiwaka kona, laha mutini wa hina mi karhatile, ni xuma lexi ho mi nyika, mi ni dlayele nwana, mairi wa yena i mafidzula ntsena, loko ni tama na na vulavula tona ti ta hi karhata,

Rw/

K24/11

mo olela swa nwina mi timukela.

30

144. Hi loko ntsumi ya ka Mgodini yi olela xuma hikuva a va humesile hikwaxo, a ku nge salanga nchumu, kutani va tifambela. Vukati byi filex a ka ha ri na lexi xi nge edliwaka, va nge swi koti ku ya mangala hikuva xuna xa vona va xi kumile hikwaxo. Vakonwana va vulavurile hi matimba hikuva nwana wa vona a a hanja e hansi ka nhonga ku tlula leswi rigombo ri tivisiwaka xiswona. A swi nge arisi ku fambelana.

145. Muchipi a a tekile nsati wa makwavo loyi a nge lova. Va tshamisile swinwe nkarhi lo'wo leha va ri karhi va holova ni ku banana, Kembe a swi nge yi kule. Siku rinwana swi humelela leswaku loko Muchipi a ba nsati leswi a va ri kusuhi ni ndzilo a nwi hisa hi xisa. Nsati hi loko a suka a suka a ya mangala e ka Mkhulu (Ntsindza), huvo yi ya rihisa Muchipi tipondo tirharhu, hi leswaku yena a baka a a nge fanelanga ku hisa hi ndzilo a a lo fanela ku ba ntsena yena a rhandzaka ku ba.

146. Matsakale a a tekile nsati wa yena Milaleni. Va tshamile swinwe nkarhi lo'wo leha, va kuma swihlangi le'swi hlayeke; Kembe swi ri karhi swi lova, ku sala xinwe xa mufana. Matsakale a a ri ni nhonga ngopfu a nge lavi ku twa le'swi vuriwaka hi vanwana. Nsati wa yena swi ko swi nwi karhata, a suka a ya e ka rikwavo. Loko a ri le ka rikwavo hi loko a tsundzuka ku ya kutsula xuma xa yena hikuva a swi vonaka swinene leswaku va nge ka va nge ha swi koti ku hanya swinwe. Vakonwana va nge pfumeri, kutani a yisa emhaka e hubyeni.

147. E hubyeni ti fika ti tengiwa. Matsakale a ku ndzi yile e ka vakonwana ku ya lava xuma xa mina hikuva loyi wansati hi tsandzanile hi nge koti ku tlhela hi aka swinwe muti. Huvo yi vutisa le'swi nge swona swi karhataka leha mutini. Wansati a komba ntsena leswaku yena wo vona nhonga ntsena, masiku hikwawo i nhonga, ku wisa hi loko nuna a yile xilungwini. Kunene vumbhoni byi twakala hikuva vanhu hikwavo a va tiva vutomi

RM/

K24/11

bya ndyangu lowo, ni leswaku loyi wanuna wa karhata. Huvo yi tsema nandzu hi -eswaku; Vukati byi file; Matsakale xuma a 31 /a nga xi kumi. A swi endleki ku fayetela munhu masiku hikwawo leswaku a to na twa mmiri ku vava a suka a tsutsuma leswaku vatesvari va ta hlanta xuma lexi wansati a nga lovoriwa ha xona. Swi nga letela ni mundzuku. Wanuna u to na karhala ku hanya ni wansati o bukutela a ku u ta tsutsumela ka rikwavo yena a ya kutsula xuma xa yena. Kwaleho Matsakale a lova xuma xa yena, a lova ni hi ku tshikana ni lo' wansati wa yena.

Xindzimanyana xa 3.

Vusopfa bya wansati; ku ka a nga hlayisi swa muti (milawu ya ku hanya).

148. Loko wansati a hloha u suka e kaya a layiwile swinene tifanelo ta wansati e vukatini. Ku hlayisa swilo swa nuna hi jinwana ja tona. Wansati u fanexe ku tiva nuna, ku nwi phamela ni ku nwi chava (ku va ni xichavo e ka yena). Ku tiva va le vukatini; ku va tiva va ri vatesvari va nuna la'va fanelaka ku kuma swakudya, la'va fanelaka ku tirheriwa. Ku hlayisa mavele a nga ma hangalasi. Loko swilo sweswo a nga swi endli hakanyingi ku ta va ni ku karhatana ni nuna. Swi nga ko swi fika laha va bananaka. Loko swi nga yimi, a nga swi tshiki loyi wansati, swi nga kokela kona e ku tshikaneni.

149. Nxalati Nwa-Cemela a a kandzile ka Mahikana wa ka Ndzhovu. Nxalati a a loloha ngopfu. Nuna wa yena a a holova na yena hi masiku hikokwalaho ka ku loloha ka yena. A a nga swi koti ku endla tifanelo ta yena ta yindlu, swi ko swi fika laha nuna a nwi baka. Na swona a swi pfunanga nhumu. Ndzhaku a nwi rhumela e ka rikwavo leswaku a ya layiwa.

150. E ka rikwavo va ringetile hi matimba ku kombisa Nxalati leswaku a endla tifanelo ta yena, kambe Nxalati a nga swi kutanga ku khoma mitirho tani hi wansati. Ku kukula yindlu

Rai/

K24/11

32 kumbe ku sindza, kumbe ku rhidela; ku sweka swakudya, ni ku hlantswa swibya hikwaswo leswi a swi nwi tsandza, kutani nuna a komba va ka vona leswaku a swi pfuni ku tshamisa ni ku hanya ni munhu lo'wo tano. Va ka vona/va ku ka yena: A swi pfuni nchumu ku nwi tsnika, i khombo ra wena ha swi vona. Leswi a nga ni swihlangi swi ta vanga swivulavula hikuva a hi nga swi koti ku cukumeta vana. Wo teka unwana wansati, loyi a nga ta ku phamela, loyi u ta vona swihlangi swa yena; i vana va hina.

151. Kunene Mahikana a titekela unwana wansati. Yena va hanyisana swinene hikuva a a swi kota ku hlayisa swa ndyangu; a a nga ri na futa. Loko a ri Nxalati a titshamela e ndlwini ya yena ni vana va yena. Hambi leswi a a nra swi koti swinene ku va hlayisa hi nnawu wa kona, a va kuma ku hlayiseka le mutini wa nsati lo'ntswha, hikuva yena a a ri munhu loyi a nga ni ku twisisa.

152. Ndlaleni Nwa-Mabedlhe a a tekiwile hi Hoxana Nmosi, wa ka Homu. Ndlaleni a a nga tikoteri nchumu. Vulolo bya yena a byi nyanya, a byi pfuneta hi ku kariha; hiloko Hoxana a ta vona leswaku swa nm antswa ku nwi tshika. Leswi vanhu a va swi tiva k hikwavo, kunene a nwi tshika. Mabedlhe a nga nononwhanga hikuva na yena a swi vona leswaku nwana wa yena madyisa-ubitsi, a va nyika xuma xa vona lexi va nga lovola ha xona.

Xindzimanyana xa 4. Nuna a nga hlayisi nsati.

153. Jaha loko ri kurile vatswarei va sungula hi ku ri ringeta hi mitirho leyi fanelaka munhu loyi a nga ni yindlu, va ta vona leswaku xana a nga tekisiwa ensati. Loko a tikobile leswaku a nga yi endla mitirho le'yo fane ni ku aka yindlu kumbe ku rima, hi kona va tsakaka va ku nwana u ta swi kota ku hanyisa ndyangu loko a ta va a ri na wona. Na kona wa dyondzisiwa leswaku a swi tiva swinene leswaku i fanele ya yena ku ambexa nsati ni ku nwi bombisa. Kwaleho vusopfa a byi nga vi byi languteriwile.

RM/

K24/11

33

154. Timhaka ti tele le'ti nga humesaka ku hambana e xikarhi ka nuna ni nsati. Loko wansati a vabya nina u fanele ku tikarhata ku ongola. Loko k'u ri ni tindlana a nwi singilela, yindlu yona yi ri kona laha a hanyaka kona. Swilo leswi loko swi nga endliwi, hi leswi vanhu va/swi vonaka, kutani swi langutiwa ngopfu hi vatswari va jaha, va ri karhi va nwi luleka nwana wa vona. Loko va vona a nga swi hlayisi loko nsati a vabya, wa holoveriwa, wa layiwa; hikwalaho swilo le'swo tani a swi tali ku humeilela.

155. Wanuna hambi a nga veleki a swi tali ku tiviwa. Loko a tekile masuku nsati wa yena a nga kumi swihlangi, ha kanyingi swi tala ku khumba lo'wansati; kambe e ndzhaka ka masiku swa kumeka leswaku loyi wanuna i ngonwa. Loko swi va tano mboo (nuna wo nwi velekisa) va lava.

156. Wansati loko a fikile laha kaya, ku ri leswaku swa tiviwa leswaku loyi wanuna a nga veleki, u ta byeriwa loyi a nga yena a fanelaka ku enghena e ndlwini ku nwi kumisa swihlangi hikokwalaho ka khombo ra vungonwa bya nuna wa yena. Wansati a a nga voli nochumu hikuva mhaka leyi a yi lavi ku tiviwa, yi fanelia ku va xihundla; na yena wansati u ta chava ku hlekiwa va ku nuna wa yena a hi wanuna, wansati.

157. Siku rinwana vungonwa bya wanuna bya vanga ku tifambela ka wansati a tsika nuna. (a) Wansati loko a famba a tilavela vana, a swi vuriwi vutondolo; kambe a swi laveki, u fanele ku nyikiwa wo nwi velekisa hi va ka nuna wa yena. Kwalaho loko a tilavela ha swakwe, lo'wanuna u ta rihisiwa, ku ringeta ku sivela vutondolo.

(b) Vanwana vavasati va swi kota ku famba va tilavela, swi nga endli timhaka to ka ti ya hubyen.

158. Ndzhungulu Makaringe loko a ri vukatini e ka Talani M'langheni a nga kimanga khuri hikuva nuna wa yena a a ri

RM/

K24/11

ngonwa. Ndzhungulu a tilavela nwana kwalomu nhoveni. Talani a tsaka ngopfu, a nga swi endlanga mhaka. Kasi loko a a swi endlile mhaka, nuna loyi a nga kumisa Ndzhungulu nwana a a ta rihisiwa; ku nga ri leswaku swi vuriwa vutondolo kambe ku ri hi leswaku a a nga nyiketiwanga hi vini va wansati.

159. Dumela Khosa a hanya ni nuna wa yena Xigodori Nkwiniika. Va nga kumi xihlangi. Xigodori a a ri ngonwa. Va ka yena va ntshunxa loyi. /Dumela leswaku a famba a tilavela swihlangi. Dumela a a ala ku famba ni vavanuna la'vo ka va nga ri vanuna va yena. Va le vukatini a va lava swihlangi leswaku tihomu ta vona ti bindzula, kambe Dumela a ku nuna wa yena hi yena ntsema loyi a nga ni fanele ya ku nwi velekissa swihlangi; kwalaho a nga pfumeri nuna unwana ku enghena e ka yena. Dumela a timukela e kaya ka rikwavo, va le vukatini va kutsula xuma xa vona, timhaka ti he-ele kwalaho.

Xindzimanyana xa 5. Wansati a baleka e vukatini, a tifambela.

160. Ku baleka e vukatini a hi mhaka le'yi andzeke ka va-Tsonga. Wansati loko a rhandzile wanuna, wo na fika e vukatini o tshamisa, a rhule. Wansati loko a rhandzile wanuna a ku loko a hломile a suka a tsutsumela ka unwana wanuna a hi mhaka le'yi andzeke. Masiku ya sweswi; timhaka le'ti humeletlaka.

161. Nwa-Nkwiniika a a tekiwile hi jaha leri va ngo lo nwi sindzisa va rikwavo. A ri ri jaha ra ka Maxele. Nsati loyi u tshamisile ni nuna loyi va kondza va kuma swinwe xihlangi. Nwa-Nkwiniika loyi u ~~swi~~ swi kotile ku baleka a ya e ka unwana wanuna wa ka xikwambana. Nuna wu ka Xikwambana a humesa xuma a lovola, kutani Nkwiniika a tlheriseriwa xuma xa yena.

162. Madumelana Mugevisa u tsandzekile ku ya tshamisa e vukatini swi ko swi fika iaha a tlheletlaka ka rikwavo. Kambe va rikwavo va sinuzisa va ku xikolokolo a byi kandza vukati lebyi; na yena a ala. Kambe a va swi kotange va rikwavo ku kutsulela

RM/

vakonwana xuma xa vona. Maduelana a tirha, a kondza a kuma xuma ie'xi ringanaka ku tikutsula. Leyi i mnaka le'y'i nga humeilela a na xilungu xi nghanile.

163. Hi xitsonga hambi va lo nwi sindzisa wansati ku tekiwa hi wanuna loko va kondza va hlangana va kuma swinwe vana a swa ha endleki leswaku wansati a suka a balekela ka unwana wanuna, kumbe ku tlhelela ka rikwavo a ku loyi wanuna a nga ha nwi rhandzi. A swi nga ri kona, kambe masiku lawa swi kona, swi humeilela ngopfu ; Xuma a xa ha londziwi, ku lova xo tala.

35

164. Nwa-Nyakeni (Makhanana) a a kandzile vukati bya yena e ka Mankhelu, wa ka Nkuna. U tshamisile mikarhi yo lehanyana kona a ko a kuma swihlangi swirharhu, masuku a tisukela a ya lava unwana wanuna. Hikokwalaho ka swihlangi leswi, va lo nwi tshika a tifambela, va nga nwi landzeleli; hikuva xuma lexi a nga lovoriwa ha xona u xi tirherile hi ku veleka swihlangi leswi. Timhaka tona ti kaneriwile leswaku swi tshama swi ri karhi swi tiviwa leswaku a nga ha ri kona e vukatini bya yena le'bya khale, u le ka le'byintswa le'byi tiviwaka hi yena ntsena handie ka vatswari va yena, na kona e vukatini le'byintswa lebyi a nga tekanga mikarhi, u hatlisile ku hundzela e mahlweni a ya lava vukati byinwana le'byintswa kambe.

165. Ku ni ku suka ka wansati e vukatini a ya e ka unwana wanuna ti ri timhaka le'ti sukelaka e ka vatswari. Mhaka leyi yi endleka loko mnteki a nga ri na xuma xo ringana ku lovola a heta. Loko ~~a~~-humesile tihomu timbirhi kumbe tirharhu, masuku vo na nwi kombela ku tisa le'ti saleke ti nga humeileli. Vatswari va yena ni va rikwavo va nga nwi yisa laha va swi vonaka leswaku va nga kuma xuma. Loko va endlisile sweswo, a lovoriwa a hetiwa hi nona loyi wuntswha, loko va swi rhandza a nga ka a nga humi na ~~nehema~~ nochumu xa swihonwana leswi a nga swi heleketa; va nga vula leswaku a ti ri to riha hikuva a a lo nwi onha. Loko ~~a~~ va ala hi ndlela leyo loyi wanuna a ngo

Rw/

K24/11

35cont. lovisa xisweswo. Hi tintswalo ta vona va nga nwi tlherisela homu yinwe na swona loko va nga nwi tlheriseri nchumu ku ta va ku rhandza ka vona.

166. Mhaka le'yo tano loko yi ya e hubyen i a yi nga swi koti ku nwi yimela. Loko huvo ji kamba mhaka ni ku kumisia swinene leswaku hakunene nuna loyi kanjingi va nwi komberile leswaku a humesa xuma kambe a nga endli, u ta byeriwa leswaku kunene va vurisa vakonwana va wena; wa swi tiva leswaku vana i xuma. Xana u ehleketa leswaku wena u ngo swekeriwa, u velekeriwa wena hi munhu, u nga nwi lovolanga. Va ku komberile xuma hakanyingi, kambe a ku humesanga; kunene a wu lo onha nwana wa vona, sweswi va nga kuma xuma e ka loyi wanuna, nsati loyi u lovoriwile, u kandzile vukati, wena u lovile.

END. S. 888